

MONOGRAFIC

# aran ATH DIA




ñumerò 27

16 MARÇ 2009



Serme de l'Estatut de les  
Biblioteques  
i l'Escola de Comunicació  
i Humanitats Girona

RC(UG7.1) / 938





Es naues tecnologies  
que mos senhalen notícies  
mès, de tostemp,  
era informacion mès  
complèta que l'as  
cada dia en...

# SEGRE



Mercés per hèr-mos a vier eth líder!

4



**Eth 'trekking'**  
caushigue fòrt e se  
convertís en ua  
manèra de  
conéisher eth país.

per M.Aristregi

14

## J. Gavaldà

Entrevista ath  
geològ deth  
Conselh Generau  
d'Aran

per Anna Geli

18

## Saboredo

Ua auta manèra  
de conéisher  
era Val de  
Ruda

per Jaume Barrull

### A plaser

Cossetània acabe de publicar eth libre *50 ascensions fàcils pel Pirineu català*. Edart? Non. Ges en plea sason d'ostiu e arrespon a ua demana que se cotize ar ascens: eth torisme respectuós damb eth miei ambient. Cada viatge son mès es que cerquen era patz e eth paisatge. Açò non vò cap díder guardar-se-lo passivaments. Ven a díder parcar eth 4x4 e cauçar-se ues bòtes entà gaudir-lo damb sen. O calar-s'i a mès velocitat, ath ritme d'ua BTT. Eth *trekking* e eth cicloturisme dralhen fòrt. Institucions e enterpreses apòsten per un producte diferent que pòt practicar-se damb desparièra intensitat, çò que permet daurir-lo tant a esportistes com a familiés.

22

**Sus arròdes**  
Aran recupère eth  
son centre BTT  
damb nauí  
itineraris

Edite Diari Segre, S.L.U.  
Depòsit Legau: L-1160-05.

**aran**  
ATH DIA

President: Robert Serentill Ultgés.  
Directori Executiu: Juan Cal Sánchez.  
Coordinate: Anna Sàez Mateu.  
Maquetacion: Anna Barcala Sirvent.  
Impression: Lerigraf SLU.

24

**Colomèrs**  
Eth Pirenèu mès  
vèrge e ath  
madeish temps  
accessible.

Damb eth supòrt dera  
Generalitat de Catalunya

**Generalitat  
de Catalunya**

28

**Fotopres**  
Bèca Fòtopres  
entà Mikel  
Aristregi, que  
dèishe era Val.

per Anna Sàez

e eth Conselh Generau d'Aran

**Conselh Generau d'Aran**

e era collaboracion dera  
Catedra d'Estudis  
Occitans  
dera Universitat de  
Lleida

Collaboren en aguest numerò: Mikel Aristregi, Francés Boya, Aitor Carrera, Angelina Cases, Mireia Faure, Anna Geli, Xavi Gutiérrez, Eisharc Jaquet, A. Marqués, Maria Monge, Jep de Montoya, Alba Orrit, Jusèp Lois Sans, Jordi Suils, Xavier Ubeira e Andreu Vidal

4 EXCURSIONS

# Aran en ro

per Mikel Aristregi

FOTOS: R. LÓPEZ MONNÉ (TURISME VAL D'ARAN) E MIKEL ARISTREGI



ta

# ETH TREKKING CAUSHIGUE FÒRT



**Plan melhor** tard que ja-mès. Era mòda des predadors sus arròdes, coches de grana potència e pòc respècte en çò que tanh ath miei ambient son demodé. Arren melhor qu'eth senderisme entà impregnar-se de paisatge. Aguesta naua modalitat de torisme tranquil s'im-pause ena val d'Aran. Autant eth Conselh Generau coma es empreses privades deth sector toristic an prenut bona nòta e an començat diuèrses ini-ciatives entà redescubertar eth país. Aguestes son bères ues des prepauses.


**Es de Cabau. Era Val d'Aran a un paisatge que non existís enes d'autres vals.**

**G**ràcies ara dubertura de dus nauis refugis sauvads ena Val d'Aran, era Honeria ena Val de Toran e Conangles ena Boca sud deth Tunèl de Vielha, est'an passat se creèc un nau circuit de trekking que recor es pòbles e zònes mes significatiuves des montanhes d'Aran.


Eth Setau Sagèth ei ua trauèssa circulara que comence e acabe en Vielha, damb 103 quilomètres de recorregut e 9.100 mètres de desnivèu acumulat. Trauèsses tres còthi de montanha plea d'istòria e tradicions: eth Còth de Guerri de 2.320 mts, eth Pòrt d'Arrius de 2.340 mts, anciana rota de trasumància e zòna a on se tròben es majors lacs d'Aran, e eth Pòrt de Vielha, que damb es sòns 2.470 mètres ei eth punt culminant dera trauèssa e a on mos senteram coma es nòsti ancessors quan la crotzauen coma unic punt d'accès entre es dus costats, ara amassadi peth tunèl.

Eh itinerari recor en gran part eth camin de gran recorрут GR 211 e ei pensat entà hèc en 5 etapes. A tanben un mercat caractèr culturau e d'aviatge, donques qu'era prumèra etapa transcor peth "Camin Reiau", camin que comunique es pòbles d'Aran, enes quaus se pòden visitar quaques des melhors mòstres der art romanic. Ath delà, tres des cinc finaus d'etapa son en tres pòbles dera Val, çò que hè possible conéisher es aspectes culturaus deth territori, ath delà des paisatgistics.

Eh forfait "Setau Sagèth" da opcion a dus nivèus de lotjament e includís un carnet de rota entà sagerar en cada etapa, un mapa dera Val d'Aran e un Road-Book der itinerari, atau coma ua sèria de servisíos includidi. Es principaus servisíos que la diferéncien d'autres trauèrses deth madeish tipe ei qu'includís ua assegurança d'assisténcia e accidents incorporadi e que i a transpòrt der equipatge en cada etapa, entà pr'amor qu'es personnes poguen realizar eth recorregut sonque



**Eth Còth de Lunfern. Ath hons era Maladeta.**





Tanben se pòt barrejar senderisme damb istòria. Eth resultat son 17 rotes de trekking qu'aufrís era enterpresa d'activitats en er entorn naturau Camins en convèni damb eth Conselh Generau.



Romeus francesi baishant eth Pòrt d'Òrla.





damb es causes qu'auràn de besonh pendent eth dia, çò que resulte plan mès comòde. Entad aqueri que siguen mès en forma, eth *trekking* tanben se pòt realizar en 4 o 3 etapes. Existís tanben un descompde entad aque-ri qu'agen era carta de federat en montanha.

Mès aguesta qu'ei sonque ua des diuèr-  
ses prepuses. Tanben se pòt barrejar sende-  
risme damb istòria. Eth resultat son 17 rotes  
de *trekking* qu'aufrís era enterresa d'activi-  
tats en er entorn naturau Camins en convè-  
ni damb eth Conselh Generau d'Aran. Ua dot-  
zena d'aguestes rotes transcorren per camins


istorics, damb un totau de 40 quilomètres cir-  
culables. D'aguesta forma, se pòt practicar  
*trekking* en tot seguir es itineraris qu'utili-  
zauen es nòsti ancesters entà desplaçar-se  
pera val. En concret, ua trentia des 40 kilo-  
mètres mercadi entath torisme, des de Mont-  
garri enquiara termièra francesa, corresponen  
as ancianes rotes que junhien es pòbles ara-  
nesi.

#### **QUATE CRESTES, QUATE LENGÜES**

Era madeisha enterresa Camins a lançat  
en mercat un producte toristic fòrça singu-  
lar. Jos eth lèma *Quate crestes, quate lengües*,

**En tot mercar  
es camins  
istorics. Ara  
dreta, eth  
santuari de  
Montgarri.**

Ua trentia des 40 quilòmetres mercadi entath torisme, des de Montgarri enquiara termièra francesa, corresponen as ancianes rotes que junhien es pòbles aranesi.



**Setau Sagèth ei ua trauèssa circulara damb inici e finau en Vielha, damb 103 quilomètres de recorregut e mès de 9.400 mètres de desnivèu acumulat.**

se prepausa era ascension a quate crestes deth Pirenèu francés (Pic du Gar), aragonés (Tuca de Salvaguardia), catalan (Pic deth Portarro) e aranés (Montarto). Eth desnivèu qu'acumulen es quate crestes supère es 8.000 mètres, çò que requerís ua preparacion fisica minima entà afrontar es 4 dies d'excursion.



Camins inicièc era sua marcha hè un an damb eth *Setau Sagèth*, ua trauèssa circulara damb inici e finau en Vielha, damb 103 quilomètres de recorregut e mès de 9.400 mètres de desnivèu acumulat. Pendent est'an passat la realizèren 152 personnes e entad aguesta sason es resèrves s'an dejà incrementat en mès deth 100%, çò que demòstre, qu'eth torisme tranquil, que respècte eth miei ambient e avalore eth riquièr culturau de territori ei en augment. De hèt, ara fin de 2007 era Generalitat de Catalunya anoncièc per boca deth conselhèr Joaquim Nadal que se trabalhau ena potenciacion deth senderisme en Naut Pirenèu e Aran. Nadal, en concret, parlèc de 146 naues rotes que s'includiràn en un plan estrategic entà potenciar aguesta activitat e restacular-la ara aufèrta otelèra e de restauracion.

"Existís eth besonh de melhorar es infrastructures, equipaments e senhalizacion entà melhorar era aufèrta d'itineraris de long recorregut e de passejada", afirmèc Nadal. Eth conselhèr destaquèc, tanben, era importància de "transformar eth vielh excursionisme en naues formes entà restacular-les ara aufèrta otelèra, era restauracion e es visites guidades". D'aguestes 146 rotes, 47 transcorren peth Palhars Sobirà; 27 peth Jussà; 23 pera comarca der Alt Urgell; 18 ena Naut Ribagòrça; 22 ena Cerdanya e 11 en Aran.

#### ARAN EN ROTA

Non ei cap casual eth títol generic que dirígs aguest reportatge. Eth Consell Generau d'Aran a endegat ua imaginativa prepausa ena


Magnifica vista sus er estanh des Mangades.  
Dempús, entath refugi.



16 MARC 2009



Serisi de Biblioteques  
Biblioteca de Comunicació  
i Hemeroteca General



Aran en rota presenta era realitat territoriau dera Val a trauès d'ua excursion que s'acompanhe damb explicacions de caractèr culturau e patrimoniau.

quau senderisme e cultura van amassa enes sies terçons dera Val d'Aran.

Eth conselhèr de Torisme, Juan Antonio Serrano, e era cap de Cultura e Politica Lingüistica, Maria Vergés, presentèren recentament Aran en rota, ua iniciatiua que coordinen Torisme e eth departament de Cultura e Politica Lingüistica deth Conselh Generau d'Aran e que prepause ua rota jornalièra en cada terçon d'Aran.


Se tracte de hèr a conéisher era realitat territoriau dera Val a trauès d'ua excursion que s'acompanhe damb explicacions de caractèr culturau e patrimoniau. Ua naua manèra de conéisher eth país que guanhe adeptes dia a dia a mesura qu'aumente era aucupacion toristica dera sason d'ostiu.


#### TRANSPORT PUBLIC

E, çò qu'ei mès d'interessant d'Aran en Rota: en tot utilizar eth transpòrt public. Era equipa de govèrn deth sindic Francés Boya a tos-temp destacat eth besonh de potenciar aguest servici public. E quina melhor manèra de promocion qu'ua excursion guidada jornalièra.

E ath delà, se descentralize era aufèrta toristica. Toti contenti.

**Mines d'urets. Ath hons, estanh de Montoliu. Dejós, era gran paishèra de Restanca.**





## JORDI GAVALDÀ

**ARRIBÈC** ena Val en tot hèr travalhs de geologia a trauèrs d'ua empresa de prospecccion minera. En acabar d'estudiar comencèc a travalhar damb eth Servici Geologic de Catalonha e comencèc a interessar-se en es lauègi. En aguesti moments, eth sòn travalh d'iùern en Conselh, qu'ei era prediccion de lauègi en itineraris de montanha. En ostiu, ei immergit en tot aquerò qu' entore era montanha.

per Anna Geli

FOTOS: MIKEL ARISTREGI

# “Cau promocionar eth torisme tranquil. Cada cornèr dera Val a eth sòn encant e cau trapar-lo”

Jordi Gavaldà ei geològ Conselh Generau d' Aran. En ostiu, ei immergit en tot aquerò qu' entore era montanha, coma eth senderisme, era bicicleta de montanha, e d' auti ahèrs coma era recuperacion des mines que i auie auut ena Val, coma es de Liat o es mines Victòria.

Vos siguéreztz un des precursors en hèr ua guida de bicicleta de montanha pera Val d' Aran enes ans 90... Atau qu'ei, en an 1990 amassa damb Ricard Novell, es dus fòrça aficionadi ara bicicleta de montaha, editèrem era prumèra guida de BTT (Bicicleta tot terren) que i auie enquiat moment dera Val e la nomenèrem, *Era Val d' Aran damb bicicleta de Montanha*. Aguesta guida s' a mantengut coma era unica e de referéncia en itineraris enqua hè quate ans, qu'un auté company, Pere Oller, n' editèc ua auta e qu'ei era guida dera Alpina

de BTT dera Val d' Aran. Tanben des deth Conselh s'an prebotjat bères publicacions d'itineraris de bicicleta.

**E en relacion ara bicicleta tot terren, quina a estat era evolucion dera madeisha?**

Tot comencèc damb eth boom dera BTT a prumeries des ans 90, dempùs s' arturèc, e ara sembla que torna a reviscolar damb ua bona basa de gent que practique era bicicleta e damb productes dejà específics en mercat. A compdar der an 98, des deth Conselh comencèrem a plantejar-mos de hèr ua senhalizacion de rotes BTT pera Val, en aqueth moment en Catalonha se hège quauquarren e dejà en França, existien es coneishudi centres BTT coma eth de Luchon, Bagnères de Bigòrra, eca, e nosati prenèrem era madeisha idia. Tot açò coincidic mentre era Federacion Catalana de ci-

clisme importaua aguest modèu frances e qu' acabèc en tot implantar-se en Banyoles. En an 2000 senhalizèrem ena Val d' Aran 100 quilomètres de circuit e 7 rotes de BBT damb era normativa des centres BTT. Totun, non s' acabèc de hèr un plan de mantenèna e de promocion seriós. Aruan decidírem de reviscolar eth centre BTT, e ara que s' a hèt un dessenh totaument nau de BTT, en tot passar de 7 rotes a 26 ath delà dera senhalizacion deth Camin Reiau, e de 100 quilomètres de circuit a 450 quilomètres. Tot açò tanben s' a podut hèr gràcies ara inversion qu' a hèt Torisme Val d' Aran, Turespaña, e d' autres subvencions mès petites. Alavetz donc, qu'auram un Centre d' acuelhuda en Vielha, Copos, que se n'encuerdarà de hèr era sua part de mantenèna des rotes amassa damb eth Conselh. Pendant aguest mes anaram plaçant es

## entrevista



diuèrses senhalizacions que manquen tà començar a funcionar. Tota agues-ta informacion se poderà veir a traüres des triptics, ena pagina de Turisme Val d' Aran, e ena deth Conselh. Mès qu'era idia finau ei plaçar toti es itineraris de forma digitau entà qu' es aficionats poguen descargar es rotes o es tracks enes sòns GPS. Ua auta innovacion qu' a estat eth hèt de plasmar enes triptics de BTT er indicatiu de d' autes iniciatives de bicicleta de muntanya tà auer en un solet huelheton tota era informacion restaurada damb era bici. Ei eth cas dera

senhalizacion der itinerari der Aran Bike o des dus productes mès importanti que i a en Estat de BTT com son Pedals de Foc e Pedals d'Occitània. Fòrça gent ven a hèr era Pedals de Foc e non saben qu'ena Val d' Aran i a un centre BTT fòrça important. Tanben indicam es Centres BTT francesi que i à mès apròp.

**E en çò que tanh as guides d' excursionisme? Coma a estat era evolucion des camins aranesi?**

Ben, guides d'excursionisme n'i a auut fòrça des de temps ençà. Dejà des de

prumeries de siècle, damb Juli Soler i Santaló. Ena Val, abantes des ans 90, non i auie cap camin senhalizat de long ne cuert recorrut, sonque i auie eth GR11 que passau pes refugis deth sud dera Val, e que mercaue era coneishuda transpirenaica, ei pr'amor d' aquerò que comencèrem a hèr un producte que prenec forma en tot hèr un hilat pròpri de camins dera Val d' Aran. Prumèr se pensèc en hèr ua union entre eth GR10 e eth GR11, e dempus vedérem que se podie her un camin circular unic que la nomenèrem GR211 e qu' ei eth camin que da eth

## JORDI GAVALDÀ:

**"Ena Val d'Aran, abantes des ans 90, non i auie cap camin senhalizat de long ne cuert recorrut, sonque i auie eth GR11 que passaue pes refugis deth sud dera Val"**

torn ara Val d'Aran. Aguest GR (Gran Recorregut) qu' ei circular, se hèc damb 5 variantes e 5 PR (Petits Recorreguts) e Turisme Val d'Aran començèc a hèr es publicacions e qu' auem auut enquiara. Totun, tot açò a evolucionat en tot recuperar camins istorics dera Val qu' èren lèu desbrembadí, e per aquerò, enguan les auem pintat toti damb un color aurò, qu'indique qu'ei un camin istoric, ei a díder, que non depen dera Federacion senon qu' ei eth Conselh eth que ne hèr eth manteniment, com per exemple, eth camin que puge d'Aubèrt tà Baricauba, que dejà ère senhalizat mès que non ère pintat ne auie era consideracion d' istoric.

**I la relacion toristica tamb eth sud de França en çò que tanh as camins?**  
 È uns ans que se hèc un triptic des zònes minères der Ariège e dera Val d'Aran, que dempús a servit entath darrèr projecte d'Interreg III. Per aque-rò era majoria de camins que mos unissen ar Ariège, que son es camins minères de prumeries deth siècle XX e que tanben se hègen a servir entath comèrc o entàs peisheus. Aquiu s'i trape eth Pòrt d' Uret, eth Pòrt dera Horqueta, eth Pòrt d' Òrla e Pomagreta, tot açò des dera part francesa, mès que des dera part non-francesa auem era guida que s'apère "Es Transfronterers" e que son 8 torns des d' Andòrra enquiara Val e entre er Ariège, eth Palhars e era madeisha Val. Uns itineraris qu'a nivèu de senderisme se promocionen fòrça.

**Quines penses que poirien èster**


d'autres alternatives toristiques res-tacades ara bicicleta o ar excursio-nisme ath delà des que dejà exis-tissen?

En çò que tanh ara bicicleta, per exem-ple, i a eth mercat deth descens damb bicicleta, e en Luchon i a ua fòrta im-plicacion en aguest ahèr. Actuauments en Baquéira se pòt pujar damb te-le-sèra e dempús tanben hèr descens, tot e qu'ei ua alternativa ne poiriem díder "light" e qu'ath delà non ei sen-halizada. Ei important tanben dar-li un reviscolament a tot eth ahèr dera bi-cicleta de carretèra, pr'amor qu'exi-tissen pistes que son engondronades e qu'arriben enquià zònes coma era Artiga de Lin, Saut deth Pish, Baricauba, o eth torn de Bossòst-Arres. De hèt des deth Conselh ja i a un pro-jècte en eth quau se senhalizaràn es pòrts aranesi com eth dera Bonaigua, eth Portilhon, Beret, eca. Tanben s'a parlat de complementar era auftèra en senderisme damb es vies ferrates, mès que cau temps e dedicacion senon volem que queden obsoletes.

**Eth Palhars a ua espleita des acti-vitats en arriu plan mès grana qu'ena Val, e en Boí se coneish fòrça eth sòn romanic, qu' ei lo que penses que definís era Val com atractiu to-ristic?**

Era Val d'Aran a un paisatge que non existis enes d'autres Vals. Passe qu'a viatges eth Palhars Sobirà ei de col-or aurò e era Val tostemp ei verda. Es recorsi naturaus qu' auem aciu non les an cap en d'auti lòcs, per aquerò era Val gaudís d'uns recorsi paisatgis-tics e culturaus particulars pr'amor





## entrevista

qu'en un maitin, per exemple, pòs hèr un torn en tot caminar e en tot passar per 7 pòbles damb patrimòni culturau. O passejar o anar en bici e veir eth Saut deth Pish e eth musèu Joanchiquet. Un auta des causes importantes qu'ei eth reconeishement deth patrimòni des camins que i a ath long dera Val, que son fòrça. Un camin ei polit quan ei cuedat, quan er empeirat se manten de hè fòrça ans, quan ei dalhat e pensi que non i a massa consciéncia dera sua valor. Perque se-non as patrimòni, que vas a véner? Un camin reiau non se pòt engondronar pr' amor d'èster patrimòni

### **Quin ei eth futur dera activitat toristica ena montaña?**

Pensi que cau promocionar eth Torisme tranquil. Era gent quan arribe ara Val, un dia va tà Andòrra, un autre va tà Lourdes, un autre tà Boí e acaben en tot hèr mès quilomètres que non pas arren mès. Se queden ua setmana e "ja ac an vist tot", quan en realitat non an vist arren. Per aquerò ei important eth concèpte de turisme tranquil, pr'amor que cada lòc, cada cornèr dera Val a eth sòn encant e cau saber trapar-lo. Passejades de maitin, gaudir dera natura, des pòbles. Entà hèr tot açò, ara gent l'ac as de dar d'ua manera fòrça aisida. Tanben fòrça gent coneish era Val pr' amor der excursionisme que se promò ena zòna deth Parc Nacionau, com era trauèssa des refugis, a on fòrça gent ei pendent ua semana sonque naut ena montanya mès sense baishar tara Val e ath delà era Val a encara lòcs que se pòden descurbir e que non sonque viren ath torn d'Algüestortes.

# A Saboredo pera Val de Ruda


ESTONANT CAMBI DE PAISATGE


Tèxt e fotos: Jaume Barrull

**Baqueira**, maugrat eth prètz exorbitat des sòns apartaments, ei coma ua petita ciutat dormitori de bastisses grises e gigantesques caoticament bastides ath torn d'un telecabina, estacion transportadora d'esquiaries ath Plan de Beret. Era maquinària immobiliària aranesa sembl víuer isolada dera crisi qu'assètge era peninsula e espandís es sòns domenis pera val, en tot trabalhar a ritme frenetic de cara ara incèrtia sason d'esquí. Hièstres e locaus barradi, òbres per tot e pòggi toristes ei era fotografia d'un deluns de junhsèga a prumèra ora. Es grues, es hormigoneres e es camions pleï de tarcums non son mès, qu'un presagi de çò que mos demore. Se gessem de Baqueira entà préner eth pòrt dera Bonaigua, en quilomètre 38, ath darrèr d'un pannèu d'Esterri e Sòrt, a man dreta comence ua pista fòrça

bona que baishe entara val. Ath hons i vedem era grauèra d'a on minge era afamada construccion, totun mès enlà i a era Val de Ruda, paratge atlantic as pòrtes deth Parc Nacionau d'Aigüestòrtes, ath limit dera Val d'Aran.

Era pista baishe e lèu podem divisor eth Pontet de Ruda, a on un pannèu mos avertis que mos cau circular pòga pòc, que mos podem trobar fauna sauvatja e qu'a partir d'aqueuth punt tot ei responsabilitat deth conductor. En tot trauessar er arriu trobam un horcalh, eth camin dera dreta ei era pista que puge de Saboredo (sonque bona entà 4x4 tà torismes fòrça nauti e ardis) ei per a on transcor eth GR-211-4 (via de senderisme de Gran Recorregut mercada damb dues franges blanca e vermelha). Nosati auem de préner aguest camin tara esquerra, en tot en-hilar val ensús entre prats e bères cabanes convertides en petití refugis particu-





**DONADES TECNIQUES**

**BAQUEIRA – PÒNT DE LOCAMPO**  
 5 KM PER PISTA CIRCULABLE DAMB  
 TORISMES NAUTI E PRECAUCION. 1 ORA EN  
 TOT CAMINAR.

**PÒNT DE LOCAMPO – BARRATGE DE  
 SABOREDO**  
 (1 ORA 45' EN TOT CAMINAR, SE PÒT  
 ESTALVIAR 30' SE SA UN TOT TERREN E SE  
 VO APURAR ERA PISTA ENQUIARA FIN)


**BARRATGE DE SABOREDO – REFUGI**  
 30' EN TOT CAMINAR

DESNIVÈU ACUMULAT DETH PÒNT DE  
 LOCAMPO ATH REFUGI. 650 MÈTRES.

Iars. Es accèssi que son engodronats, e un torisme non guaire baish pòt auançar damb cèrta tranquillitat (a despièch qu'en burèu de torisme de Vielha afirmen que sonque s'i pòt accedir damb tot terren).


Lèu dempús de quate quilomètres trobam dues cabanes mès e eth camin trauèsses er arriu peth pònt de Locampo. A compdar d'aquest punt era pista s'endurís e ei aconselnable non riscar mès enllà, i a espaci entà parcar sense desotorbar eth pas d'auti veïculs. Des d'aqueuth punt, en tot seguir era madeisha pista, en mieja ora arribam en limit naturau entàs coches mondans encara que siguen tot terren. S'acaben es prats e comence un frondós bosc de caractèr atlantic. Mos cau seguir eth camin evident, daurit pes idroelectriques enes ans cinquanta. A prumèra vista sembla ua cauçada romana, e non còste guaire imaginar-se eth trabalh precari e tormentat des qui la tracèren ara hè miei siècle, en tot arrengar damb paciència eth pas per a on pujauen mules e òmes entà bastir era petita paishèra e centraleta de Saboredo, connectada per ua gòrga sosterranha que trauèsses eth Tuc Gran de Sendrosa damb er estanh de Colomèrs.

Era via, constantaments aucupada pera aigua deth desgèu e es plomes que s'escor montanha enjós, se cale en bosc frondós, d'autets nauti e rica vegetacion. Ei impossible perder-se e era brusor der arriu que baish e a viatges saute qu'ei constanta. Ath long deth camin trobam es mèrques deth GR. Pòga pòc guanham naufrag, en tot daurir-se prats e clarières, se diboishen es parets de granit que conformen eth Pirenèu mès dur e mos



Ruda, amb ua broma capriciosa.

Dejós, pic e lac de Saboredo.



## Des deth refugi se pòden hèr incursions ath Lac de Naut, eth Glaçat o eth Major de Saboredo, en tot gaudir d'ua jornada tranquilla jos era Sèrra, en tot coïncidir damb excursionistes que hèn 'Carros de Foc'.


apropam ara fin dera pista. En Barrage de Saboredo ei a on podem constatar que pòga pòc càmbie eth paisatge. A compdar d'aquiu s'obsèrve damb claretat es montanhes espelades per a on s'escampen es pistes de Baqueira. Tara esquerra trobam un pannèu que mos anòncie eth refugi de Saboredo, podem veir bèra hita (corròps de pèires entà mercar eth camin) e es mèrques deth GR. Aguestes senhaus mos indiquen qu'auem de préner eth camin que comence aquiu madeish. A compdar d'aguest punt enquiath refugi, era ascension non ei cap guaire pronunciada, e se seguís aisidaments sense besonh d'èster guaire pendent des abondiues hites e senhaus pintades. Er entorn ja ei de nauta montanha, e maugrat èster ostiu podem observar petites plaques de nhèu que resistissen eth pas deth temps e es nautes temperatures.

Eth refugi non s'intuís enquia que non i ès deuant, demore amagat ath darrèr d'un petit ressaut, encarat a sud. A 2350 mètres, eth Refugi de Sabo-

redo rèste dehòra deth limit deth Parc Nacional mès forme part dera rota des Carros de Foc, hèt qu'a reviscolat era sua activitat. Ei sauvat tot er an per Julian, un joen dera Val d'Aran que, a banda de gerir eth Refugi e es servicis, a estat un punt de referéncia entà daurir ua considerablebla escòla d'escalada ena zòna. Blòcs de toti es nivèus, lèu tres centes viés d'escalada esportiu e nombrosi itineraris de classica convertissen a Saboredo en un petit paradís entà escaladors de tota sòrta. Des deth madeish refugi se pòden hèr incursions ath Lac de Naut, eth Glaçat o eth Major de Saboredo, en tot gaudir d'ua jornada tranquilla jos era Sèrra que pòrte eth madeish nòm, en tot coïncidir damb quauqui excursionistes que hèn Carros de Foc, pescadors isoladi e pacients que demoren enganhar trueites o es dues mules que Julian a entà transportar minjar o bombones de butan. Eth retorn, coma era anada, ei fòrça doç, un traçat pòc abituau entà èster nauta montanha.



**Imatge de bruma pendent eth trajècte.**





# Sus arròdes


Aran recupèrera eth sòn  
centre BBT



per M. Aristregi

FOTOS: MIKEL ARISTREGI

**Eth Conselh Generau** a apostat fòrt peth sòn centre BTT damb ua importanta ampliaciò des sòns recorreguts, en tot passar de 118 a mès de 450 quilomètres circulables aguesta sason. Se tracte de rotes dividides en 28 itineraris de quate nivèus de dificultat diferente. Era sedençà d'acuelhuda deth centre BTT, er estableiment Copos, ei plaçada en nucliò de Betren e se completarà damb sèt



Idilic circuit en Restanca-Colomèrs e presentacion des itineraris.

punts mès d'informacion e 10 punts de gessuda as differenti itineraris. Damb ua inversion de 42.000 euros destinadi ara neteja e senhalizacion des itineraris, eth Conselh Generau dediquèc era passada primauera ath condicionament d'agues rotes, que ja son operatives. Eth centre BTT dera Val d'Aran ère oficialaments dubèrt dempùs deth 1999. E dempùs de tan de temps de demora, eth Conselh a optat per apostar mès decididament pes dues arròdes. D'agues ta forma, des sèt itineraris senhalizats damb es que compdaue eth centre, ara dispausarà de 28 itineraris, e es 118 quilomètres circulables se convertiràn en mès de 450. Es rotes son creades entà tot tipo de public, e doncnes seràn dividides en quate nivèus de dificultat, diferenciadi per colors. Atau, es itineraris oscillatorà entre es 45 quilomètres qu'aurà eth mès long, enquias tres qu'auràn aqueri que transcorren apròp des nuclèus de poblacion. D'agues ta manèra, es rotes se poderàn hèr tan coma ua activitat familiara coma de caractèr esportiu. Eth Conselh a editat tanben un huelheton damb tota era informacion de besonh entà desenvolopar damb garanties aguesta activitat, atau coma des differenti recorreguts.

Era empresa Copos se cargue dera mantenència basica des pis-

tes e de montar era infrastructura de besonh entà dar servici as ciclotristes, coma pòt èster eth loguer de bicicletes, dispausar de vestiaris o punts d'informacion, entre d'auti.

E non deisham era bicicleta de montanya, pr'amor que *Pedals d'Occitània* ei era naua prepausa en rotes de BTT. Organizada pera enterpreesa *Pedals de Foc*, era rota a un recorregut de 230 quilomètres que transcorren entre era Val d'Aran e Comminges, ena banda francesa. De hèt, era cultura occitana ei eth hiu conductor deth recorregut. *Pedals d'Occitània* acumule un desnivèu de 6.000 mètres, superior ath dera rota *Pedals de Foc*, que transcor peth perimètre deth Parc Nacionau d'Aigüestortes. Era rota ei pensada entà hèrse en quate dies, maugrat que, evidentaments, depenerà dera intensitat damb que se volgue hèr. En tot cas, eth recorregut ei especialaments dessenhat entà reauçar es paisatges, er auviatge arquitectonic e era gastronomia occitana. Era poblacion de Vilamòs amasse era *Pedals de Foc* e *Pedals d'Occitània*, çò que balhe era possibilitat de hèr es dues rotes seguides. Açò òc, cau èster en forma, pr'amor qu'era acumulacion ei de 450 km. Era *Pedals de Foc* atreiguer en 2007 un totau de 1.300 personnes, ua chifra que se demore superar enguan.

# Colomèrs:

## Nauta montanha tà toti

per Jaume Barrull Castellví

FOTOS: MIKEL ARISTREGI



**Salardú ei eth nucli** de 'entès-ta de Naut Aran, municipi qu'englòbe era part més sud-orientau dera Val d'Aran, qu'a creishut a basa de dusaus residéncies d'un poder adquisitiu considerable. A diferéncia de fòrça d'auti cornèrs toristics més, en aguesti pòbles s'a respectat un bastiment de pògues estances a basa de pèira, husta e pissarra. A viatges dilhèu massa perfècta, més ara fin respectuosa damb era arquitectura originala. De Salardú cau destacar-ne Sant Andrèu, ua glèisa des sègles XII-XIII damb un majestuós campanau octogonau deth XV e era talha deth Sant Crist pollicromada deth madeish periòde. Era Mòla, a pè der arriu Garona, tanben represente ua mòstra d'engenharia ciuvi entà profitar era fòrça dera aigua en tempsi passadi. En auta costat der arriu auem de préner era pista (cer-

car es pannès indicatius o demanar, non a pèrta) que s'en-hile petx bòsc Dempús des Ombrèrs e passe apròp de Tredós, deth que n'auem una plan bona panoramica. D'aguest pòble tanben podem préner era madeisha pista, atau qu'era excursion a es dues gessudes. A compdar d'ací, eth camin se cale pera Val d'Aiguamòg, en tot passar apròp de Sant Pelegrí. Damb quinsevolh coche podem calar-mos en aguesta estreta e frondosa val atlantica que pòrte eth nòm deth madeish arriu e que guanhe nautada enquia arténher es Banhs de Tredós (uns 9 km), un petit otel e balneari fòrça acuelhedor e fòrça exclusiu plaçat quan era val s'agranís, en tot dar pas ara entrada naturau ath circ de Colomèrs. Ací mos cau deishar eth coche, de junhsèga a seteme sonque se pòt contunhar a pè o damb eth serviçi de Taxis que mos permet guanhar es lèu quate quilomètres que i a en-



Dempús der ascens, un meritat repaus en refugi de Colomèrs.



**DONADES TECNIQUES**

SALARDÚ – BANHS DE TREDÓS  
(9 KM DE PISTA, 20' DAMB COCHE TORISME)

BANHS DE TREDÓS – FINAU DE PISTA  
(4 KM DE PISTA, 45' EN TOT CAMINAR O  
SERVICI DE TAXI)

FIN DE PISTA – REFLUGI COLOMERS  
(45' EN TOT CAMINAR)

A COMPNDAR DETH REFLUGI, DIUÈRSSES ROTES  
DE TOTI ES NIVELLS PERA ZONA.

DESINVÈU ACUMULAT DES BANHS DE  
TREDÓS ATH REFLUGI DE COLOMERS. 450 M.

quiara fin dera pista, un trajècte doç entà cauhar motors se decidim hèr-lo a pè. Tant s'auem prenut un taxi coma s'auem anat en tot caminar, ara fin trobam un pannèu indicatiu entath refugi de Colomers, ua tralha que non a pèrta (en tot seguir es hites e eth camin evident) e que mos condusís ath madeish estanh. Colomers ei un des refugis mès grani dera zòna, plaçat dehòra deth Parc Nacional d'Aigüestortes, punt de gessuda de nombroses excursions pera zòna e etapa oblidada des Carros de Foc (rota pes refugis dera zòna deth Parc). Eth Lac Major de Colomers, bastit enes ans cincuenta pes compagnies idroelectriques, (era modernizacion naturau des ancianes mòles entà profitar era fòrça dera aigua), ei connectat per enòrmes canerades sosterranhes damb er Estanh de Montcasau o eth Barratge de Saboredo. Eth refugi, gran e damb infraestructura entà quaranta places de lhet, ei un idilic punt de gessuda entà hèr diuèrses rotes circulars pes lacs de Colomers, jos eth Circ deth madeish nòm. Es majestuoses montanhes de Travessani, Colomers, Sendorosa, Ratera e Sasloses configuren un paisatge circular e espectacular, d'arròca granítica, plapat per desenes de lacs e estanhs (Mòrt, Long, Obago, Pòdo, Gelat...) Que permeten mòirse per camins de petit recorregut e demorar encantadi pes cornèrs bucolics entà descorbir atau era fòrça deth pirenèu mès vèrge e ath madeish temps accessible. Dempús de passar era jornada pera zòna, eth retorn ei peth madeish camin e podem optar un aute viatge peth Taxi (que prèviaments auram pactat) o entà caminar, qu'ara ei baishada *pel duc*.

UA DES ROTES ENTÀ  
RECÓRRER ES  
PIRENÈUS QUE MÈS  
ACCEPTACION A EI  
ERA 'PEDALS DE  
FOC' DAMB  
GESSUDA E  
ARRIBADA EN  
VIELHA. UN GROP  
DE CICLISTES DE  
MOLLERUSSA MOS  
EXPLIQUEN ERA  
AVVENTURA

per J.M.Ribes

**Èm es Mollerbikers**, un grop de ciclistes de Mollerussa. A principis d'aguest ostiu siguérem en Pirenèu en tot hèr era *Pedals de Foc*, ua longa rota damb bicicleta damb era que pòs descorbir era gran immensitat des montanhes. Arribèrem en Vielha eth diuendres dia 6 de junh entà passar era net en Otèl Pirenne, lòc a on a londeman peth maitin mos arrecuelhere un minibús entà deishar-mos ena boca sud deth tunèl de Vielha, punt de gessuda. Abantes, mès, mos autregèren eth materiau que se da as ciclistes que van a hèr era *Pedals de Foc*, e que cònsta d'un libre de rotes, damb eth qu'ei lèu impossible perder-se, e que cau sagerar enes diferents pòbles, segontes i passes. Tan-



ben mos dèren un morralet e ua botella entara bicicleta. Abantes de gésse, donques, mos calec mercar eth prumèr contraròtle, que se trobaue en madeish otèl. Darrèri preparatius, foto de gessuda... E a pedalar!!!

Aqueth dia ja siguec fòrça moigut: arrius, sauts d'aigua, arribents, camins, fotos e mès fotos... Arribèrem en pòble de Vilaller. Sonque portàuem 21 km. Mos demoraue ua pujada entà arténher eth Còth de Serreres. T'ençoratjaue saber que lèu començarem a baishar. Ère çò que te daue ànims. En quilomètre 40 arribèrem a Iran, a on mos demoraue eth dusau contraròtle, en Casa Joanot. Era següenta arturada ère era nòsta prumèra mèta: Gotarta. I arribèrem en tot passar peth Còth de Sant Salvador. A londeman mos demoraue ua etapa que

tanben ère fòrça complèta. Començau en tot pujar. En tot ascendir eth Còth de Sas, parèrem en Castellars entà mercar eth tresau contraròtle. Ara seguida mos demorauen uns longui arribents que se harien un shin-hau pesadi e qu'auien fin en Còth d'Òli.. Sonque mos mancauen 8 km de baishada, entà arribar fin finau ar Otèl Vall Fosca de Molinos entà passar era net.

Eth deluns arribaue era etapa reina. Començauem en tot passar per Torre de Cabdella, a on en un petit talhèr i auie eth contraròtle 4. Ua long arribent mos demoraue, infinites padenes que mos hègen a pujar enquia ua gran nautada, en tot deishar eth pòble cada viatge mès enjós. Seguirem en tot pedalar enquia arténher eth tet dera *Pedals de Foc*, eth Còth dera Portella, a 2268 m.

# e foc"



Agosti ciclistes de Mollerussa recomanen era 'Pedals de foc'.

Rota 'Pedals de foc': De Vielha a Vielha en tot recórrer es Pirenèus.

Un còp artenhut eth Còth dera Crotz der Eixol, plaçat ena val d'Espòt, començau era descenuda. Arribèrem a pè de pistes, ena aubèrja es Daines, a on mos demoraue eth contraròtle 5. Sonque quedauen dues etapes. Er inici siguec damb solei, en tot passar per Jou e Son, a on parèrem a mercar eth sagèth deth contraròtle 6. Ara seguida desbocarem ena pista deth Calvari, un dralhòl plan polit entàs amants des trialères. Arribèrem en refugi deth Gerdar, a on comencèc a plòir de valent. Mos tocaue mercar eth contraròtle 7, abantes de repréner eth camin. Un tram en òbres, a on mos hangassegèrem enquia naut, entà arribar en Boren, a on mos refugièrem dera ploja. Quan era tempèsta hloishèc, seguírem en tot pedalar damb eth punt de guarda fixat en Montgarri. Prumèr per carretèra, en tot passar per lsil e Alòs d'lsil, e ara seguida en tot préner un camin que se calaue ena Val d'Aran, e en tot passar peth costat der arriu, en tot trauessar bèri prats e en tot contemplar eth fantastic paisatge arribèrem en Montgarri, en tot saber qu'a londeman calie gaudir ath maxim pr'amor qu'ère era darrèra etapa. Comencèrem en tot pujar enquiat parcatge deth Plan de Beret. Sonque quedau era baishada. Entà acabar, uns quilomètres de carretèra que mos amiauen tà Vielha, punt de gessuda e arribada. Ena botiga de Pedals/Carros de Foc mos demoraue Pep, un des organizadors, que mos merquèc eth nauau e darrèr sagèth deth contraròtle, e un mailhòl que mos acredite conforme auem realizat era *Pedals de Foc*. An estat uns dies fantastics.



Un mainatge deth carrè abrace un sac de plastic. Les venen a 900 riels eth quilò, uns 17 centims d'èuro.

# Bèca Fòtopres er


per Anna Sàez

FOTOS: MIKEL ARISTREGI

**Dempús de dus ans** en Aran, eth fòtoperiodista Mikel Aristregi déishe era Val entà empréner un long viatge tà Ulaanbaatar, caplòc de Mongolia. Era fondacion La Caixa li a concedit ua des prestigioses bèques Fòtopres entà pr'amor de realizar un reportatge sus es mainatges e mainades que viuen en carrè en aguesta gran ciutat asiatica. Se tracte d'un trabalh malaisit, donques qu'obligarà ath fotoperiodista basc a guanhar-se era confidança d'uns mainatges e mainades enduridi pera sua malaisida situacion personau, que les obligue a

refugiar-se des temperatures extrèmes der iuèrn de Mongòlia enes escoladers. Mès a Mikel Aristregi li shauiten es rèptes. Ja ac demostrèc damb eth magnific trabalh *Rue 24, Phnom-penh (Kampuchea)*, que li valec eth prèmi Nau Talent FNAC 2006. Eth fòtograf d'Aran ath dia retratèc damb ua gran sensibilitat era duretat d'ua enfància que non coneish cap era innocéncia. Mikel non volet furgar era herida des misèries d'aguesta mainadera, senon mostrar era sua cara mès humana. Atau coma es laci estreti, pri-gonds e sincèri que s'establien entre es differenti membres de cada petit grop. Uns clans tan primitius, coma

eth pròpri instint de superviuènça. Eth fòtoperiodista mos mòstre istòries tan quotidianes coma plees de dramatisme enes qu'aguesti eròis anonimi s'afronten ara hame, ara addicion as drògues, ath sètge sexuai des toristes, ath transit... Mès ac hè damb eth guardar d'un artista. Sonque atau se compren que non i age ua soleta imatge escabrosa. Plan ath contrari, Mikel arten transformar en poesia aguest submon. E, çò qu'ei mès important, arten que quauquarren se mos volude per laguens. Volem contunhar en tot èster complices d'aguesta realitat e campar entà un aute costat? Ja non podem hèc. Felicitacions, Mikel.




Un mainatge camine peth carrè 105 cauçat damb sabates de hemna.

# ntà Mikel Aristregi



Eth fòtoperiodista basc Mikel Aristregi.



Mainadera en tot jogar en un depaus de lordères.

## ENA ANTARA

per Jusèp Loís Sans

Director deth programa entara  
creacion dera oficina Occitan en  
Catalonha



## Jaime I

**Enguan** ei eth 800 aniversari deth neishement deth rei Jaime I, simbèu de Catalonha. Neishec en Montpelhièr en 1208 en plea crotzada contra es occitans, e siguec educat peth enemic d'Occitània Simon de Montfort. Ere hilh deth gran Peir eth Catolic, que siguec Rei de Catalonha e Occitània. Era sua mair ère Maria de Montpelhièr. De petit Jaime parlaue occitan e de gran renoncièc as territòris d'Occitània e siguec un brave conqueridor deth sud de Catalonha. Ara era vila de Montpelhièr e era Region Languedoc Rousilhon li an hèt un ometnatge en tot meter-li eth nòm a un edifici qui acuelh diuèrses institucions. Er

edifici siguec inaugurat eth dia 2 de hereuèr, dia deth neishement de Jaime, peth President dera Region e era Alcaldesa de Montpelhièr. En sòn interior i a eth Casal d'Occitània qu'acunhère moviments occitanistes fòrça importants, coma era Confederacion de Calandretes, que tant bon trebalh estan desenvolopant en benefici der occitan e dera educacion, eth Centre de formacion professional occitana, qu'assegure ua solida formacion d'adults, e d'auti. Er edifici ei emblematic, ben plaçat, ath cant der arriu, en ua zòna ampla e vistosa, damb ua preciosa plaça ath cant, dedicada ara revolucion francesa,...


Mès i an causes que semblen hètes damb segones intencions o que dificilament encaishen damb tot aguest posicionament de respècte. Ar edifici li an metut eth nòm de "Espace Jacques 1er d'Aragon"; eth nòm fòrça vistos e en un panèu ben desenhat, sonqu'ei en francés, ignorant era sua identificacion damb Catalonha, e sonqu'an identificat Aragon. Finalments a mès des organizacions occitanistes senhalades en sòn interior tanben i an *la casa de España, la colonia española de Montpellier, la association franco-colombienne de Montpellier e Montpellier Cuba Solidarité*. Aço qu'ei França!

[www.pageseditors.com](http://www.pageseditors.com)  
[ed.pages.editors@cambrescat.es](mailto:ed.pages.editors@cambrescat.es)


Pagès editors

Garona  
Libes  
en aranés

### Libes en occitan dera Val d'Aran




Teatre en  
aranés  
Manuela Ané



Solitud  
Víctor Català



En  
vacances  
Tòni Escala



Gramatica  
aranesa  
Aitor Carrera

Novetat

Sant Salvador, 8 - 25005 Lleida - Tel. 973 23 66 11- Fax 973 24 07 95

# DICCIONARI

## A

**Abonatge:** abonament  
**Alquets:** llumins  
**Amètles:** ametilles  
**An:** any  
**Andús:** Ambdòs  
**Annau:** anual  
**Arradim:** raim  
**Arrat:** ratoll  
**Artéñher:** aconseguir  
**Aueràs:** avellana  
**Autoctòn:** autòcton  
**Auviatge:** patrimoni

## B

**Banèra:** càntir  
**Beleta:** bleda  
**Beletarraba:** rave  
**Besohn:** necessitat. Auer de besohn: necessitar  
**Bièra:** cervesa  
**Bò:** bou

## C

**Camalhon:** pernil  
**Campar:** mirar, observar  
**Can:** gos (familiarment, gosset)  
**Cariòt:** carretó  
**Carrolha:** pinya  
**Carròta:** pastanaga  
**Casalèr:** casolà  
**Casset:** cassó  
**Cauhar:** escalfar  
**Caulet:** col  
**Caulet-flor:** coliflor  
**Cedes:** pèsols  
**Cerèr:** celler  
**Cerides:** cireres  
**Chicolate delit:** xocolata desfesta  
**Cistalha:** cistell  
**Codinar:** cuinar  
**Coget:** carbassó  
**Cojardet:** carbassó  
**Coquillhons:** bunyols  
**Condar:** contar  
**Cuelhuda:** collita  
**Culhèra:** culera

## D

**Delir:** fondre  
**Devantau:** davantal  
**Docí:** dolços

## E

**Emplir:** emplenar  
**Entifonar:** adornar  
**Escampa:** escombra  
**Escarçòfa:** carxofa  
**Escara:** nou  
**Espinards:** espinacs  
**Esquera:** esquellot

## F

**Farrat:** gallada  
**Fistonar:** adornar

**Flaira:** olor  
**Fricòt:** guisat

## G

**Gambaròt:** gamba  
**Garia:** gallina  
**Geïerà:** congelador  
**Gèu:** gel  
**Ginveret:** julivert  
**Gormandaria:** llaminadura

## H

**Haragues:** maduixes  
**Hauies:** faves  
**Hèira:** fira  
**Hèr punt:** oposar  
**Hèsta:** festa  
**Hestejada:** festival  
**Higa:** figues  
**Hornatge:** formatge  
**Horneth:** fogó  
**Homeria:** forn de pa  
**Huec:** foc

## I

**Iranja:** taronja  
**Iuèm:** hivern

**L**

**Langolissa:** llançanissa  
**Laurada:** conreu  
**Léser:** lleure  
**Lèit:** ilet  
**Leitunga:** enciam  
**Lèu:** aviat  
**Lhet:** illit  
**Lit:** ànec

## M

**Mairam:** bestiar  
**Mair-sénher/Mairia/Mia:** àvia  
**Maitiada:** matinada  
**Malastre:** adversitat  
**Mesteriau:** artesanal  
**Mèu:** mel  
**Milhòc:** blat de moro  
**Mochet:** caramel  
**Morralet:** motxilla  
**Mòs:** entrepà  
**Muscles:** muscos

## O

**Obtier:** obtenir  
**Oelham:** bestiar oví  
**Ostalèrs:** hostalers

## P

**Padelon:** paella gran  
**Padena:** paella  
**Palshèra:** rec  
**Pairin/pair-sénher/pin:** avi  
**Panet cornut:** croissant  
**Paom:** gall fer

**Pescajon:** crêpe

**Peberòt:** pebrot  
**Pèira:** pedra  
**Peisheus:** pastures  
**Pinhons:** pinyons  
**Plasent:** agradable  
**Planvenguda:** benvinguda  
**Plen:** ple, complet  
**Porcèth:** garri  
**Poric:** Pollet  
**Poth:** gall

## Q

**Quaque:** quaugua, quauqui...: algun, alguna, alguns.  
**Que:** en alguns casos no té traducció i només indica una afirmació. *Que i a un arramat de lengües:* hi ha una bona colla de llengües.

## S

**Saboneta:** sabó  
**Sajar:** intentar  
**Sanglièr:** porc senglàr  
**Sanfoèn:** alfals  
**Sason:** temporada, estació de l'any  
**Sau:** sal  
**Sauvar:** guardar  
**Semialha:** llavor  
**Serpilhèra:** pal de fregar  
**Sètia:** plat  
**Shivau:** cavall  
**Shantèr:** tasca  
**Sonque:** només. Non existís sonque en... Només existeix a ...; pas sonque: no només.  
**Sòs:** diners  
**Suenhar:** atendre  
**Sustot:** sobretot

## T

**Tavelha:** mongeta  
**Tistèth:** cistell  
**Totun:** de tota manera, tanmateix  
**Trapar:** trobar  
**Trauèssa:** travessia  
**Tortièth:** tortell  
**Tovalhon:** tovalló  
**Trueita:** truita de riu  
**Truha:** patata

## U

**Uart:** hort  
**Ueus:** ous  
**Usança:** costum  
**Ultís:** eina

## V

**Vaishèra:** vaixella  
**Veliraria:** vidrieria  
**Vèner:** vendre  
**Vop:** guineu

## VA DE LENGUA

per Aitor Carrera

Professor de lengua e lingüística occitanas ena Universitat de Lhèida



## Èqua e cavala

**Ena Val d'Aran** ue i a dus mots que hèn arrepòrt ara femèla deth shivau. Er un qu'ei **èqua**. Er aute qu'ei **cavala**. Que son dus mots que son emplegats en espais territorials differenti, e que corresponen a estrats lingüistics tanben differenti. Eth mot **èqua** qu'ei emplegat sustot ena partida nauta d'Aran, deth temps que **cavala** aparten sustot a Baish Aran.

Enes dus terçons centraus (Marcatosa e Castièro) que coabitent toti dus, encara que de còps i a ua cèrta preferéncia per **cavala** (qu'ei, d'un autre costat, era forma deth fràmos poëta aranés Jusèp Condò). **Èqua**, que se pronóncie coma s'aguesse dues *gg* (lèggwal), siguec registrada en Casau per *Atlas Linguistique de la Gascogne*.

Qu'ei un mot que ven deth latin **EQUA**, qu'a descendents en endrets vesins des Pirenèus gascons, a on se pòt enténer **èqua** –parièr qu'en aranés– o ben formes coma **èga**, **ièga** o **ièqua**. Mentre qu'es derivats de **EQUA** son formes recessives emplegades en un territòri de mès en mès petit, **cavala** qu'ei ua forma expansiva emplegada en un territòri de mès en mès gran.

Non ei cap ua paraula autoctòna en gascon, mès importada de delà de Garona, mès qu'ei ben arraïtzada lèu pertot, e a hèt a amendrir fòrça es domenis des descendants deth mot latin **EQUA** en dialècte sud-occitan der occitan.

## ERA COMA DERA ÈGUA

En Aran, per exemple, en tot pujar per Garona, **cavala** qu'a artenthut de conquistar era partida baisha, mès non pas era partida nau-ta. Aquerò que vò díder qu'era forma **èqua** s'ère emplegada en tota era Val d'Aran. En Bausen, plan lonh des pòbles aranesi que diden **èqua**, qu'existís encara un endret que s'apère *era Coma dera Èqua*.


# Productes catalans, qualitat en versió original.



Generalitat de Catalunya  
Departament d'Agricultura,  
Alimentació i Acció Rural



DOP Formatge de l'Alt Urgell i La Cerdanya



DOP Vedella dels Pirineus



DOP Mantega de l'Alt Urgell i La Cerdanya

## CATALUNYA. VERSIÓ ORIGINAL.

Les DOP i les IGP són distintius oficials reservats a productes típics arrelats a una regió que els proporciona un caràcter específic i un sabor inimitable. Són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn i el talent humà.

[www.versiooriginal.cat](http://www.versiooriginal.cat)

